



Ambasciata d'Italia
Sarajevo

JEDINSTVENI DOKUMENT O USLOVIMA

Sve tražene informacije treba unijeti privredni subjekt, osim gdje drugačije nije izričito naglašeno

I DIO: INFORMACIJE O POSTUPKU NABAVKE I KLIJENTU

Podaci o klijentu	Odgovor
Naziv:	<i>Ambasada Italije u Sarajevu</i>
Naziv ili kratak opis ugovora:	<i>Sponzorstvo za aktivnosti kulturne i ekonomske promocije i odgovarajuće komunikacijske kampanje, organizirane u sklopu integriranih promotivnih događaja Sistema Italia, koje Italijanska ambasada u Sarajevu planira organizirati u drugoj polovini 2025. godine</i>
CIG	

DIO II: INFORMACIJE O PRIVREDNOM SUBJEKTU

Identifikacioni podaci privrednog subjekta	Odgovor
Naziv:	
Identifikacijski broj, ako je predviženo (ID broj, PDV broj, registracija, ...)	
Fizička adresa:	
Kontakt osobe: Telefon: Email: Web stranica	

DIO III: RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE

A: Razlozi vezani za krivične osude

Osobe osuđene pravosnažnom krivičnom kaznom, u Italiji ili u zemlji u kojoj se sklapa ugovor, iz jednog ili više sljedećih razloga, isključeni su iz učešća u izboru: (1) učešće u zločinačkoj organizaciji; (2) podmićivanje; (3) prevara; (4) teroristička djela ili krivična djela u vezi sa terorističkim aktivnostima; (5) pranje novca ili finansiranje terorizma; (6) izrabljivanje djece i drugi oblici trgovine ljudima; (7) svako drugo krivično djelo koje rezultira nemogućnošću sklapanja ugovora sa javnom upravom. Relevantne situacije za isključenje su one koje predviđa italijanski zakon, kao i:

- u državama članicama Evropske unije, situacije navedene u internom zakonodavstvu kojim je implementiran član 57. Direktive 2014/24/EU;
- u zemljama koje nisu članice Evropske unije, ekvivalentne situacije predviđene lokalnim kaznenim zakonodavstvom.

Privredni subjekt ili član njegovih organa uprave ili nadzora ili bilo ko sa ovlastima za zastupanje, odlučivanje ili kontrolu u privrednom subjektu nije osuđivan iz jednog od gore navedenih razloga pravosnažnom kaznom izrečenom prije ne više od pet godina ili nakon kojeg je period isključenja naveden u presudi još uvijek primjenjiv.

B: Razlozi vezani za plaćanje poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje

Privredni subjekt je ispunio sve obaveze koje se odnose na plaćanje poreza, taksi ili doprinosa za socijalno osiguranje, u zemlji u kojoj je osnovan, u Italiji i u zemlji u kojoj se ugovor sprovodi.

C: Razlozi vezani za nelikvidnost, sukob interesa ili profesionalni delikt

- 1) privredni subjekt nije prekršio, prema njegovim saznanjima, obaveze u pogledu zdravlja i bezbjednosti na radu, ekološkog, socijalnog i zakona o radu.
- 2) privredni subjekt se ne nalazi ni u jednoj od sljedećih situacija i ne podliježe postupku za utvrđivanje jedne od sljedećih situacija:
 - a) stečaj, stečajni postupak, likvidacija, aranžman sa povjeriocima, stečaj ili druga slična situacija
 - b) prestao sa radom
- 3) privredni subjekt nije kriv za teške profesionalne prekršaje
- 4) privredni subjekt nije potpisao sporazume sa drugim privrednim subjektima koji imaju za cilj narušavanje konkurencije
- 5) privredni subjekt nije upoznat sa bilo kakvim sukobom interesa u vezi sa njegovim učešćem u postupku nabavke
- 6) privredni subjekt ili povezano preduzeće nije konsultovao Naručioca niti na drugi način učestvovao u pripremi postupka nabavke.
- 7) privredni subjekt nije već imao iskustvo prijevremenog raskida prethodne javne nabavke niti mu je već dosuđena naknada štete ili druge kazne u vezi sa prethodnom javnom nabavkom
- 8) Privredni subjekt potvrđuje da:
 - a) da nije bio kriv za lažno predstavljanje u pružanju informacija potrebnih za provjeru nepostojanja osnova za isključenje ili usklađenosti sa kriterijima odabira,
 - b) nije sakrio takve informacije,
 - c) da je mogao bez odlaganja poslati dodatne dokumente koje je Naručilac zatražio,
 - d) nije pokušao neopravdano uticati na proces donošenja odluka Naručioca, nije pokušao da dobije povjerljive informacije koje mu mogu dati neprikladne prednosti u postupku nabavke, nije dao pogrešne informacije koje mogu imati značajan uticaj na odluke koje se tiču postupka nabavke i ugovora.

D: Razlozi za isključenje predviđeni italijanskim zakonodavstvom i ekvivalentne situacije predviđene zakonom zemlje u kojoj se ugovor izvršava

Privredni subjekt se ne nalazi ni u jednoj od sljedećih situacija:

- 1) postoje razlozi oduzimanja, suspenzije ili zabrane protiv njega predviđeni antimafigijskim zakonodavstvom
- 2) podliježe infiltraciji organizovanog kriminala
- 3) podvrgnut izuzeću od obavljanja djelatnosti ili drugoj kazni koja povlači zabranu ugovaranja sa državnom upravom
- 4) upisan u informatičku bazu podataka Nacionalnog organa za borbu protiv korupcije zbog davanja lažnih prijava ili lažne dokumentacije radi izdavanja uvjerenja o kvalifikaciji, za period u kome traje registracija;
- 5) prekršio zabranu fiducijarne registracije
- 6) ne poštuje pravila o pravu na rad invalida
- 7) ako je bio žrtva krivičnih djela iznude i iznude počinjenih od strane organizovanog kriminala ili onih koji su nameravali da olakšaju djelatnost organizovanog kriminala, a da se na radi o slučaju nužde ili legitimne odbrane, i o tome je obavijestio nadležne organe
- 8) u situaciji kontrole ili u bilo kakvom odnosu, čak i de facto, u odnosu na drugog učesnika u istom postupku ugovaranja, ako ta situacija kontrole ili odnosa znači pripisivanje ponuda jednom centru za odlučivanje
- 9) zaključio podređene ili samostalne ugovore i, u svakom slučaju, dodijelio poslove bivšim radnicima Naručioca kojima je radni odnos prestao u periodu kraćem od tri godine i koji su u posljednje tri godine radnog staža vršili ovlasti ili pregovaranje za račun Naručioca prema istom ekonomskom subjektu (pantouflage ili revolving door)

DIO IV: KRITERIJI ZA IZBOR

Privredni subjekt ispunjava sve kriterijume odabira koji se traže u dokumentaciji za odabir

DIO V: ZAVRŠNI IZJAVE

Dolje potpisani službeno izjavljuje da su informacije navedene u dijelovima II do IV istinite i tačne i da je dolje potpisani svjestan posljedica, uključujući i krivične prirode, lažnog predstavljanja, predviđenog italijanskim i lokalnim zakonom.

Dolje potpisani potvrđuje odsustvo osnova za isključenje navedenih u Dijelu III i posjedovanje zahtjeva navedenih u Dijelu IV.

Dolje potpisani službeno ovlašćuje Naručioca, naveden u dijelu I, da izvrši provjere kod nadležnih lokalnih vlasti o istinitosti izjava datih o uslovima.

Dolje potpisani prihvata bez rezerve i izuzetaka odredbe i uslove sadržane u pismu imenovanja i u Aneksu 1 istog pisma, koji je njegov sastavni dio.

Mjesto i datum

Ime, prezime i funkcija potpisnika